



CRNA GORA  
GLAVNI GRAD PODGORICA  
SLUŽBA GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE

Njegoševa 13, 81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 665-077, 665-042  
email: glavni.arhitekta@podgorica.me  
www.podgorica.me

Broj: UP I 30-332/21-256

18. jun 2021. godine

Za: **DRAGAN MILOVIĆ**  
Sveti Vrači, b.b., Kotor

Veza: UP I 30-332/21-256 od 17. juna 2021. godine

Predmet: **Rješenje o davanju saglasnosti na idejno rješenje**

Poštovani,

U prilogu akta dostavljamo Vam rješenje o saglasnosti na idejno rješenje rekonstrukcije dijela postojećeg objekta mješovite namjene na dijelu urbanističke parcele br. UP H2.14, koju čini kat. parcela br. 5041/1 KO Podgorica III, u zahvatu DUP-a „Zabjelo 8“ („Sl. list CG – o.p.“, br. 32/18).

Srdačan pozdrav,  
  
Arh. Filip Aleksić, dipl.ing.  
glavni gradski arhitekta

**CRNA GORA  
GLAVNI GRAD PODGORICA  
Služba glavnog gradskog arhitekte**

Broj: UP I 30-332/21-256  
Podgorica, 18. jun 2021. godine

Glavni gradski arhitekta, na osnovu člana 87 u vezi sa stavom 4 tačka 1 i člana 88 stav 1 i 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), člana 23 i 60 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada ("Sl. list CG – o.p.", br. 38/18, 43/18, 6/20 i 10/20) i člana 18 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), rješavajući po zahtjevu investitora Dragana Milovića iz Kotora za davanje saglasnosti na idejno rješenje rekonstrukcije dijela postojećeg objekta mješovite namjene na dijelu urbanističke parcele br. UP H2.14, koju čini kat. parcela br. 5041/1 KO Podgorica III, u zahvatu DUP-a „Zabjelo 8“ ("Sl. list CG – o.p.", br. 32/18), donio je

### **RJEŠENJE**

I – Investitoru Draganu Miloviću daje se saglasnost na idejno rješenje rekonstrukcije dijela postojećeg objekta mješovite namjene na dijelu urbanističke parcele br. UP H2.14, koju čini kat. parcela br. 5041/1 KO Podgorica III, u zahvatu DUP-a „Zabjelo 8“ ("Sl. list CG – o.p.", br. 32/18), u pogledu usaglašenosti sa smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju objekta i osnovnim urbanističkim parametrima.

II – Investitoru je dužan da prije podnošenja prijave građenja nadležnom inspekcijskom organu, rješi imovinsko-pravne odnose, tj. da pribavi dokaz o pravu svojine na objektu, odnosno drugom pravu na građenje ako se radi o rekonstrukciji objekta.

### **Obratljivo**

Aktom br. UP I 30-332/21-256 od 17. juna 2021. godine investitor Dragan Milović podnio je Službi glavnog gradskog arhitekte zahtjev za davanje saglasnosti na idejno rješenje rekonstrukcije dijela postojećeg objekta mješovite namjene na dijelu urbanističke parcele br. UP H2.14, koju čini kat. parcela br. 5041/1 KO Podgorica III, u zahvatu DUP-a „Zabjelo 8“ ("Sl. list CG – o.p.", br. 32/18).

Odredbom člana 87 stav 4 tačka 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), propisano je da glavni državni arhitekta daje saglasnost na idejno rješenje zgrade, trga, skvera, šetališta ili gradskog parka u pogledu usaglašenosti sa smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju i osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji). Shodno članu 88 stav 1 ovog zakona propisano je da se gorenavedeni poslovi glavnog državnog arhitekte, koji se odnose na zgrade do 3000m<sup>2</sup> bruto građevinske površine, izuzev hotela odnosno turističkog naselja sa četiri ili pet

zvjezdica i turističkog rizorta, kao i poslovi iz člana 87 stav 4 tačke 2, 3, 5 i 6, prenose na jedinicu lokalne samouprave.

Glavni gradski arhitekta je razmotrio zahtjev, idejno rješenje objekta projektovano od strane preduzeća MEDITERAN COMPANY doo Budva, i odlučio kao u dispozitivu rješenja.

U skladu sa odredbama članova 87 i 215 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, saglasnost se izdaje na osnovu Državnih smjernica razvoja arhitekture, odnosno uslova iz planskog dokumenta koji se odnose na oblikovanje i materijalizaciju objekata.

Uslovima za objekte mješovite namjene u okviru DUP-a „Zabjelo 8“, naglašeno je da je u izgradnji objekata potrebno koristiti elemente tradicionalne arhitekture, ukomponovane na savremen način, prirodne materijale i dr. Fasade objekata predviđeni od kvalitetnog i trajnog materijala. Krovni pokrivači su predviđeni od kvalitetnog i trajnog materijala. Krovni pokrivač je crijepljivo, tegola, lim ili neki drugi kvalitetni materijal. Objekte postavljati u skladu sa položajem i oblikom urbanističke parcele.

Uvidom u DUP „Zabjelo 8“, utvrđeno je da se na urbanističkoj parcelli br. UP H2.14, površine  $1.971,85m^2$ , mješovite namjene, nalazi pet objekata, ukupne površine pod objektima  $907,41m^2$  (indeks zauzetosti 0.46), ukupne bruto građevinske površine  $2.722,23m^2$  (indeks izgrađenosti 1.38), spratnosti P i P+1. Planom je dozvoljena rekonstrukcija objekata u postojećim horizontalnim i vertikalnim gabaritima. Udaljenost građevinske linije od regulacione linije definisana je na grafičkom prilogu *Plan parcelacije, regulacije i UTU*, dok je minimalna udaljenost novoplaniranog objekta od susjedne parcele definisana u tekstualnom dijelu plana i iznosi 3m.

Uvidom u projektnu dokumentaciju konstatovano je da planirana izgradnja objekta na dijelu urbanističke parcele (u skladu sa članom 237 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekta), površine  $1.969,25m^2$ . Idejnim rješenjem predviđena je rekonstrukcija dijela objekta br. 2 (površine prizemlja i bruto građevinske površine  $796m^2$ , spratnosti P) i objekta br. 3 (površine prizemlja  $40m^2$ , bruto građevinske površine  $80m^2$ , spratnosti P+1) u postojećim horizontalnim i vertikalnim gabaritima.

Glavni gradski arhitekta donio je prvostepeno rješenje bez izjašnjavanja stranke o rezultatima ispitnog postupka, s obzirom na to da je zahtjev u cijelosti usvojen (član 113 Zakona o upravnom postupku).

Kod izloženog pravnog i činjeničnog stanja stvari, glavni gradski arhitekta je našao da su se stekli uslovi za davanje saglasnosti investitoru Dragalu Miloviću na idejno rješenje rekonstrukcije dijela postojećeg objekta mješovite namjene na dijelu urbanističke parcele br. UP H2.14, koju čini kat. parcela br. 5041/1 KO Podgorica III, u zahvatu DUP-a „Zabjelo 8“ („Sl. list CG – o.p.“, br. 32/18), u pogledu usaglašenosti sa smjernicama za oblikovanje i materijalizaciju objekta i osnovnim urbanističkim parametrima.

II – Investitor je obavezan da prije podnošenja prijave građenja nadležnom inspekcijskom organu riješi imovinsko-pravne odnose, odnosno pribavi rješenje o legalizaciji bespravnih objekata koji su predmet rekonstrukcije, a u smislu člana 91 stav 1 i stav 3 tačka 6 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, kojim je propisano da investitor gradi objekat na osnovu prijave građenja i dokumentacije propisane ovim zakonom, a koju čini, između

ostalih i dokaz o pravu svojine na zemljištu, odnosno drugom pravu na građenje na zemljištu (list nepokretnosti, ugovor o koncesiji, odluka o utvrđivanju javnog interesa) ili dokaz o pravu svojine na objektu, odnosno drugom pravu na građenje ako se radi o rekonstrukciji objekta.

**NAPOMENA:** Projektnu dokumentaciju raditi u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta („Sl. list CG“, br. 44/18 i 43/19), kao i drugim propisima koji regulišu izgradnju objekata.

**UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI:** Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u roku od 15 dana od dana njegovog prijema, a preko ove Službe.



Dostavljeno:

- Dragunu Miloviću;
- Arhivi.